

**PRVI DEO** - Pravilnik i Prilozi 1. i 2.

**Drugi deo** - Prvi deo Priloga 3.

**Treći deo** - Drugi deo Priloga 3.

**Cetvrti deo** - Treći deo Priloga 3.

Na osnovu člana 45 st. 3 i 4 Zakona o turizmu ("Službeni list RCG" broj 32/02), Ministarstvo turizma donijelo je

## Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 9/2003 od 18.2.2003. godine.

### I OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1

Objektom nautičkog turizma, u smislu ovog pravilnika smatra se:

1. Prihvatni objekat nautičkog turizma i
2. Plovni objekat nautičkog turizma.

Prihvatnim objektom nautičkog turizma, u smislu ovog pravilnika, smatra se objekat instaliran na obali i vodi koji služi za prihvat, vezivanje, čuvanje, održavanje i opremanje plovnih objekata koji se koriste u turističke svrhe, kao i pružanje usluga nautičarima.

Plovnim objektom nautičkog turizma, u smislu ovog pravilnika, smatra se objekat sa tehničkim karakteristikama predviđenim za aktivnosti odmora, sporta i rekreacije.

### II VRSTE OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

#### 1. Vrste prihvatnih objekata

#### Član 2

Prihvatni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u:

1. Marine,
2. Luke i lučice,
3. Pristaništa,
4. Privezišta (mandraći),
5. Sidrišta.

#### Član 3

Marina je objekat nautičkog turizma uz prirodno ili vještački zaštićene vodene površine (more, jezera i rijeke) specijalizovana za pružanje usluga veza, snabdijevanja, čuvanja, održavanja i servisiranja plovnih objekata, pružanje ugostiteljskih usluga, usluga iznajmljivanja plovnih objekata, kao i drugih usluga u skladu sa zahtjevima i specifičnim potrebama nautičkih turista.

#### Član 4

Luka, lučice i pristanište su objekti nautičkog turizma koji su u cijelosti ili djelimično namijenjeni i prilagođeni zadovoljavanju primarnih plovidbenih potreba plovnih objekata nautičkog turizma (prihvat, vez i snabdijevanje), kao i ostalih osnovnih boravišnih i uslužnih potreba nautičkih turista (pregled i manje popravke plovnih objekata).

#### Član 5

Privezišta (mandraći) su posebno izgrađeni obalni ili sa obalom povezani prostori za uređeni prihvat i prvez plovnih objekata nautičkog turizma, sa direktnim pješačkim pristupom do plovila.

#### Član 6

Sidrište je prirodno ili vještački zaštićeni morski, jezerski ili rječni voden prostor koji je uređen i opremljen uređajem za vezivanje plovnih objekata nautičkog turizma, bez mogućnosti pješačkog prilaza do plovila.

#### 2. Vrste plovnih objekata nautičkog turizma

#### Član 7

Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u:

1. Rekreativne plovne objekte,
2. Izletničke plovne objekte,
3. Turističke jahte,
4. Plovne objekte za turistička krstarenja.

#### Član 8

Rekreativni plovni objekat je objekat koji se pokreće ljudskom snagom, vjetrom ili motorom, a koristi se za zabavu i sportsku rekreaciju na lokalnom području prihvatnog objekta nautičkog turizma (čamac, čamac sa motorom, jedrilica, bicikl na vodi, daska za jedrenje, skuter na vodi i dr.).

#### Član 9

Izletnički plovni objekat je čamac ili brod koji služi za prevoz turista ili dnevna krstarenja sa izletničkim sadržajem (hidrogliser, čamac sa motorom i manji brod za jednodnevne izlete, turistički taxi).

#### Član 10

Turistička jahta je plovni objekat za duži boravak nautičara, sa kabinom koja je opremljena sa najmanje dva ležaja, toaletom i uređajem za kuvanje (jahta na motorni pogon, jahta na pogon vjetra).

#### Član 11

Plovni objekat za turistička krstarenja je plovni objekat sa posadom koja prevozi turiste na krstarenjima i kružnim putovanjima, a opremljen je za višednevni boravak posade i turista.

### III MINIMALNO-TEHNIČKI USLOVI ZA OBJEKTE NAUTIČKOG TURIZMA

#### 1. Prihvatni objekti nautičkog turizma

#### Član 12

Minimalni uslovi, propisani ovim pravilnikom, odnose se na sve prihvatne objekte nautičkog turizma, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Prihvatni objekti nautičkog turizma koji podliježu obavezi kategorizacije moraju ispunjavati i uslove propisane za odgovarajuću kategoriju objekta.

#### Član 13

Objekti nautičkog turizma moraju biti građeni, uređeni i opremljeni tako da omogućavaju racionalno korišćenje prostora, nesmetano kretanje plovila, gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prenos materijala, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno i efikasno usluživanje korisnika usluga.

U pogledu izgradnje, uređenja, opreme i usluga objekti nautičkog turizma moraju biti u skladu sa odredbama ovog pravilnika, te građevinskim, urbanističkim, sanitarnim propisima, propisima o zaštiti okoline i drugim propisima.

#### Član 14

Prihvatni objekat nautičkog turizma treba da raspolaže dovoljno prostranom vodenom površinom za sigurno zadržavanje i nesmetano kretanje plovnih objekata i za vrijeme najnižeg nivoa mora, odnosno vodostaja.

Siguran pristup (ulaz) vodenoj površini obezbeđuje se na takav način da omogućuje istovremenu, nesmetanu i sigurnu plovidbu više plovnih objekata.

#### Član 15

Prihvatni objekat nautičkog turizma, osim sidrišta, treba da ima dio izgrađene obale za privez plovnih objekata sa prijemno-informacijskim mjestom, opremu za siguran privez, kao i označene vezove. Svako privezno mjesto ili vez ima obezbijeđen direktni pješački pristup.

Sidrište treba da ima obezbijeđen prevoz od plovnih objekata u sidrištu do obale.

Prihvatni objekat nautičkog turizma, osim sidrišta ima izgrađene vezove.

Širina izgrađene obale ili veza mora biti veća od širine plovnog objekta koji ga koristi, najmanje za širinu bokobrana na jednoj strani plovnog objekta.

#### Član 16

Prihvatni objekat nautičkog turizma mora imati riješeno odlaganje otpadnih čvrstih i tečnih materija, u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o zaštiti životne sredine.

Prihvatni objekat nautičkog turizma može se locirati na vodenom pojusu gdje se ne izlivaju industrijske ili neke druge otpadne, tečne i čvrste materije.

#### Član 17

Prihvatni objekat nautičkog turizma, osim sidrišta ima:

- 1) obezbijedeno stalno snabdijevanje dovoljnim količinama higijenski ispravne vode;
- 2) obezbijedeno stalno snabdijevanje dovoljnom količinom električne energije;
- 3) u svim prostorijama, kao i na kopnenim djelovima izgrađene obale, instalirano osvjetljenje;
- 4) izgrađen sanitarni čvor sa odvojenim toaletima za žene i muškarce;
- 5) opremu za gašenje požara i osposobljeno zaposleno osoblje za njeno korišćenje;
- 6) obezbijeden priključak na javnu telefonsku mrežu na udaljenosti od 1 km ili opremljenost VHF radio opremom;
- 7) obezbijedeno snabdijevanje životnim namirnicama i pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na udaljenosti od 1 km.

## 2. Plovni objekti nautičkog turizma

#### Član 18

Plovni objekti nautičkog turizma moraju ispunjavati uslove propisane za tu vrstu plovnog objekta, kao i uslove određene ovim pravilnikom.

Pravna ili fizička lica koja pružaju usluge iznajmljivanja plovnih objekata nautičkog turizma, na odgovarajući način obaveštavaju korisnike usluga o tehničkim, bezbjednosnim i drugim karakteristikama tih plovnih objekata.

#### Član 19

Turistička jahta treba da ima:

- 1) ležajeve sa zatvorenim pregradama za odlaganje posteljine;
- 2) instalirano osvjetljenje u svim prostorijama;
- 3) hemijski WC u zatvorenoj prostoriji;
- 4) tank za vodu kapaciteta dovoljnog za maksimalni broj korisnika u toku najdužeg trajanja plovidbe;
- 5) opremljen prostor za ručavanje sa kapacitetom koji odgovara broju ležajeva;
- 6) uredaj za kuhanje;
- 7) plakar za odjeću sa vješalicama.

## IV KATEGORIZACIJA OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

#### Član 20

Od prihvatnih objekata nautičkog turizma kategorizaciji podliježu marine, a od plovnih objekata nautičkog turizma kategorizaciji podliježu jahte i plovni objekti za turistička krstarenja.

Objekti nautičkog turizma kategorisu se prema uslovima u pogledu uređenja, opreme i vrste usluga koje moraju ispunjavati (obavezni elementi), i drugih uslova i sadržaja kojima raspolažu (izborni elementi).

Kategorizacija objekata nautičkog turizma, vrši se prema elementima i kriterijumima sadržanim u prilozima, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio:

- 1) Prilog 1. "(Elementi i kriterijumi za kategorizaciju marina)"
- 2) Prilog 2. "(Elementi i kriterijumi za kategorizaciju turističkih jahti i plovnih objekata za turistička krstarenja)."

#### Član 21

Kategorizacija objekata nautičkog turizma iz člana 20 vrši se na zahtjev koji se podnosi prije početka pružanja usluga, odnosno iznajmljivanja plovnih objekata, ministarstvu nadležnom za poslove turizma.

#### Član 22

Kategorizacija objekata nautičkog turizma vrši se pojedinačno za svaki objekat.

#### Član 23

Razvrstavanje objekata nautičkog turizma u kategorije i označavanje kategorija vrši se tako što se svaka pojedinačna kategorija simbolički označava odgovarajućim brojem brodskih elisa (propelera) i to za:

- 1) Marine
  - prva kategorija
  - pet brodskih elisa,
  - druga kategorija
  - četiri brodske elise,
  - treća kategorija
  - tri brodske elise,
  - četvrta kategorija
  - dvije brodske elise,
  - peta kategorija
  - jedna brodska elisa.
- 2) Turističke jahte
  - prva kategorija

tri brodske elise,  
- druga kategorija  
dvije brodske elise,  
- treća kategorija  
jedna brodska elisa.

3) Plovni objekti za turistička krstarenja

- prva kategorija  
tri brodske elise,  
- druga kategorija  
dvije brodske elise,  
- treća kategorija  
jedna brodska elisa.

**Član 24**

Marine se označavaju standardizovanim pločama sa odgovarajućim natpisom na srpskom i na jednom stranom jeziku. Na pločama se označavaju dimenzije plovnih objekata za čiji prihvat postoje tehnički uslovi, kao i oznake za osnovnu raspoloživu opremu i usluge za nautičare. Ploče sa natpisom u marinama imaju oznake odgovarajuće kategorije.

Ploče sa natpisom postavljaju se tako da su jasno vidljive za sve korisnike koji dolaze sa kopna i sa vode. Ploča na kopnenom dijelu mora imati dužinu 3 m i visinu 2 m, a ploča na ulazu u vodenim prostorima marine dužinu 3 m i visinu 1,5 m.

Ploče sa oznakom kategorije turističkih jahti i plovnih objekata za turistička krstarenja imaju dimenzije 30 H 16,5 cm. Ploče se postavljaju na spoljašnjim bočnim površinama nadgrađenog dijela plovog objekta.

Natpsi i oznake na pločama treba da budu dobro vidljivi, obojeni reflektujućim materijalom ili noću osvjetljeni i ispisuju se štampanim slovima.

Grafički izgled oznake vrste i kategorije objekta nautičkog turizma sadržan je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

**Član 25**

Zahtjev za određivanje kategorije sadrži naziv i adresu podnosioca, vrstu i naziv objekta za koji se podnosi zahtjev, plovidbenu ili drugu dokumentaciju utvrđenu posebnim propisima, mjesto gdje se objekat nalazi, godinu izgradnje, odnosno posljednje rekonstrukcije objekta, kapacitet objekta kao i predlog kategorije.

**Član 26**

Zahtjev za određivanje kategorije podnosi se za svaki objekat nautičkog turizma pojedinačno.

**Član 27**

Kategorija objekta nautičkog turizma određuje se aktom ministarstva nadležnog za poslove turizma, na predlog Komisije za kategorizaciju koju obrazuje isto ministarstvo.

**Član 28**

Ako objekat nautičkog turizma prestane da ispunjava uslove koji su određeni aktom nadležnog ministarstva, ili ispunjava uslove za višu kategoriju, zahtjev za prekategorizaciju podnosi se na način i po postupku propisanim za utvrđivanje kategorije.

**Član 29**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma, minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji ("Službeni list RCG", broj 42/95).

**Član 30**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Broj: 01-1843/3

Podgorica, 5. februara 2003. godine

**Ministarstvo turizma**  
v.d. Ministra,  
**Branimir Gvozdenović, s.r.**

**PRILOG 1.**

**ELEMENTI I KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU MARINA**

Red. Broj/Naziv elementa	Obavezni elementi po kategorijama (kategorije izražene brojem zvezdica) <u>znak "H" = da; znak "-" = ne</u> * * * *** **** *****	Bodovi za izborne elemente
<b>1. Uređenje i oprema</b>		
1. Uređenje, akvatorij i prihvatni kapaciteti marina		
Obezbjedena zaštita akvatorija od dejstva talasa, vjetrova i struja	h h - - -	-
Obezbjedena potpuna zaštita akvatorija od dejstva talasa, vjetrova i struja	- - h h h	5
Akvatorij mora imati odgovarajući kopneni prostor sa kojim čini jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu i to:		
- izgrađenu prihvatnu i operativnu obalu sa prijemno-informacijskim mjestom, sanitarnim i mjestom za odlaganje otpadnih čvrstih stvari	h h - - -	-
- izgrađenu regulacijsku prihvatnu i operativnu obalu sa		

izgrađenim prostorom za sve bitne funkcije marina koji zajedno ne smiju biti manji od:		
- 30% površ. pripadajućeg kontrolisanog akvatorija	- - h - -	2
- 40% površ. pripadajućeg kontrolisanog akvatorija	- - - h -	3
- 50% površ. pripadajućeg kontrolisanog akvatorija	- - - - h	5
Dubina akvatorija, odnosno plovnih puteva u njemu, mora biti takva da je i za vrijeme najnižeg nivoa mora, odnosno vodostaja, osigurano sigurno zadržavanje i manevr plovila i njihovo nesmetano korišćenje u svakom trenutku	h h h h h	-
U akvatorijumu ne smije biti ispusta gradskih, industrijskih ili nekih drugih otpadnih voda i stvari	h h h h h	-
Lokacija mora biti izdvojena funkcionalna cijelina	h h h h h	-
Dubina akvatorija marine i prilaznog navigacionog dijela (kota dana) mora biti u periodu niskog plovnog nivoa veća od najvećeg gaza nautičkog objekta za čiji je prihvat marina tehnički ospozobljena	h h h h h	-
<b>2. Pristup (voden i kopnen) i saobraćajna povezanost</b>		
Dobra dramska povezanost sa lokalnom putnom mrežom	h h - - -	-
Dobra dramska povezanost sa mrežom regionalnih i magistralnih saobraćajnica	- - h h h	2
Siguran pristup, putevi za pješake i dramske saobraćajnice za individualna motorna vozila, vozila s plovnim objektima, dostavna, radna i druga vozila izvedeni na način da je osigurana maksimalna sigurnost prilikom ulaska i izlaska i njihovog kretanja u rezervisanim kopnenim prostoru marine	h h h h h	-
Siguran pristup (ulaz) akvatoriju izведен na način da omoguće istovremeno nesmetanu i sigurnu plovidbu više plovnih objekata, ali ne manje od potrebne širine za siguran dvosmjerni promet najširih plovila sa najvećim gazom, koji objekti koriste	h h h h h	-
Marine sa više od 100 vezova moraju imati pomoćni vez za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i posade	h h h h h	-
Tehnički ospozobljeno privezište sa prostorom za pristajanje i prihvat nautičkog plovnog objekta za turistička krstarenja (manji brod)	- - h h h	5
<b>3. Ulaz, prijem i odlazak gostiju i plovnih objekata</b>		
Na vidnom i lako dostupnom mjestu za pješake mora biti:		
- prostorija za obavljanje prijema i odlaska plovnih objekata, odnosno gostiju i pružanja osnovnih informacija	h h - - -	-
- instaliran telefonski aparat na usluzi gostima na udaljenosti do 500 m, telefaks	h h - - -	-
- poštanski sandučić za pisma i razglednice na udaljenosti do 500 m	h h - - -	-
- recepcija sa prostorom za čekanje opremljenim garniturom za sjedenje, stočićem, pepeļjarom, korpom za otpatke	- - h h h	1
- služba informacija	- - h h h	1
- poštanski sandučić za pisma i razglednice	- - h h h	1
- instaliran telefonski aparat na usluzi gostima, telefaks	- - h - -	-

- instaliran telefon sa zvučnom zaštitom, telefaks	- - h	2
- instaliran telefon u zatvorenoj kabini, telefaks	- - - h	3
- mjenjačnica sa vidno istaknutom preglednom i jasnom ispisanim kursnom listom	- h h h h	1
Za marine sa više od 100 vezova na vidnom mjestu kopnenog dijela istaknut plan marine sa odgovarajućim oznakama i opisom	h h h h h	-
Pregled (popis) ili opis usluga sa cjenovnikom	h h h h h	-
<b>4. Mjesta priveza (vezovi) na izgrađenim obalama i gatovima</b>		
Širina plovog pristana (gata) ne smije biti manja od 1,50 m	h h h h h	-
Dostupnost ulaza na gat ličnim ili dostavnim vozilima	- - - -	1
Dostupnost veza ličnim ili dostavnim vozilom	- - - -	2
Za sve vezove udaljenje od 50 metara od parkirališta, ili mjesta dopuštenog privremenog stajanja potrebno je osigurati odgovarajuća prenosna sredstva	- - h h h	1
Poslovni pristani (gatovi) dimenzirani tako da su i kod najvećeg opterećenja sigurni za kretanje pješaka sa prenosnom nautičkom opremom kao i plovnih objekata	h h h h h	-
Svaki plovni pristan (gat) na ulazu mora biti vidno označen brojem ili znakom kojim je označen na planu objekta i odgovarajućim brojevima ili oznakama vezova	h h h h h	-
Obale za privez i gatovi noću moraju biti osvijetljeni	h h h h h	-
Na svih 100 vezova mora biti osigurano najmanje jedno mjesto za bočni privez	- - - -	2
Svaki vez mora biti označen ili brojem koji je vidljiv s kopna, ili sa plovog objekta	h h h h h	-
Svaki vez mora imati sigurnu opremu za privez plovog objekta koji ga koristi	h h h h h	-
Širina veza mora biti takva da ne dolazi do međusobnog oštećenja plovnih objekata i u najlošijim uslovima, ali ne manja od širine plovog objekta sa bokobranima po jednoj njegovoj strani	h h h h h	-
Dužina veza najmanje 1,75 dužine plovog objekta koji ga koristi	h h h h h	-
Dužina veza veća od 1,75 dužine plovog objekta koji ga koristi	- - - -	1
Širina akvatorija slobodnog za siguran manevr između dva plovna objekta na suprotnim vezovima najmanje 1,5 njihove prosječne dužine	x x x x	x -
Širina akvatorija slobodnog za manevr dva plovna objekta veća od 1.75 prosječne dužine plovog objekta na suprotnim vezovima. Na gatovima ili obali osiguran priključak za struju od 220 V, najmanje 1 priključak na broj vezova	20 15 10 5 3	2
	poena za svakih 5 vezova manje od utvrđenog broja	
Na gatovima ili na obali osiguran priključak za vodu, najmanje 1 priključak na broj vezova	20 15 10 5 3	1
	poena za svakih 10 vezova manje od utvrđenog broja	
Na gatovima ili obali osiguran telefonski priključak ili na drugi način osigurana telefonska veza (prenosni telefon aparat) najmanje		

- za 2% vezova	- - - x	- 1
- za 5% vezova	- - - -	x 2

Svi priključci na gatovima ili obali moraju noću biti osvjetljeni

### 5. Kopneni prostor

x	x x x x	x -
Znakovima označen kopneni prostor koji pripada akvatorijalnom dijelu marine	x x - -	- -
Prirodna ili vještačka ograda oko cijelog kopnenog dijela marine koja spriječava nekontrolisani ulaz	x x x -	- 1
Gornji postroj saobraćajnica za vozila (izuzev područja bez putnog prometa) pješačke staze izvedene tako da se ne stvara prašina i blato i da je moguće njihovo lako održavanje i čišćenje	x x x x	x -
Gornji postroj saobraćajnica asfaltiran ili betoniran, a pješačkih staza asfaltiran, betoniran ili popločan	- - x x	x 1
Pješački putevi i staze posebno označeni ili izdvojeni od osnovnih drumskih komunikacija	- - - x	x 1
U marinama sa više od 400 vezova potreban je određeni sistem videokomunikacija	x x x x	x -
Parkirališna mjesta za lične automobile (osim na lokalitetima bez drumskog saobraćaja) najmanje u % broj vezova	10 20 30 40 50	2
	poena za svakih 10 procentnih poena više od min.	
Svakom plovnom objektu sa stalnim godišnjim vezom za vrijeme korišćenja plovnog objekta osigurano označeno parkiralište	- - - -	1
Od sunca zaštićena parkirališta za najmanje 25% parkirališnih mjesta	- - - -	2
Od sunca zaštićena parkirališta za najmanje 50% parkirališnih mjesta	- - - -	3
Parkirališna mjesta u garažama ili hangarima za najmanje 20% njihovog ukupnog broja	- - - -	3
Parkirališna mjesta u garažama ili hangarima za najmanje 40% njihovog ukupnog broja	- - - -	4
Mjesta za čuvanje plovnih objekata na kopnu u % broja vezova	- - 3 0	4 1 0
	poena za svakih 10 procentnih više od min.	
Izdvojeni i ograđeni prostor za čuvanje, održavanje i popravku plovnog objekta za najmanje 10% vezova	- - - h	h 2
Natkrivena mjesta za čuvanje plovnog objekta na kopnu	- - - -	- 1
Zatvoreni prostori (hangari) za čuvanje plovnog objekta	- - - -	- 2
Skladište opreme plovnog objekta za najmanje 20% vezova	- - x -	- -
Skladište opreme plovnog objekta za najmanje 20% vezova sa dijelom individualnih boksova	- - - x	- 1
Individualni boksovi za čuvanje opreme plovnog objekta za najmanje 10% vezova	- - - -	x 2
Rampa za izvlačenje za prikolice (osim na području bez putnog prometa)	x x x x	x -
Servisni dio izgrađene obale sa rampom za izvlačenje i opremom za dizanje i premeštaj plovnog objekta u		

5 0

slučajevima hitnih (manjih) intervencija na plovnim objektima, motorima i opremi	- x x -	- 1
Servisno-manipulacijski dio izgrađene obale sa prostorom za održavanje, opremanje, popravak i servisiranje plovног objekta, motora i opreme sa odgovarajućom opremom	- - - x	x 2
Restoran na udaljenosti do 500 m	x - - -	- -
Restoran u marinи	- x - -	- 1
Restoran u marinи sa jednim dodatnim ugostiteljskim sadržajem (bar, picerija, pivnica i sl.)	- - x -	- 1
Restoran u marinи sa dva ili više dodatnih ugostiteljskih sadržaja	- - - x	- 1
Restoran više ili najviše kategorije sa obaveznom ponudom ribljih specijaliteta i dva ili više dodatna ugostiteljska sadržaja	- - - -	x 2
<b>7. Prodavnice - snabdijevanje životnim namirnicama i drugim potrebama</b>		
Osigurano snabdijevanje životnih namirnica i dnevnih potreba na udaljenosti do 500 m	x - - -	- -
Prodavnica životnih namirnica i dnevnih potreba u okviru marine	-x x x x	2
Prodavnice brodske, nautičarske i sportske opreme, boja, lakova, motornih ulja i drugih materijala za održavanje plovних objekata i motora na udaljenosti do 500 m, ili u okviru marine	- - - x	x 2
Carinsko skladište	- - - -	x 1
Interventno snabdijevanje gorivom i butan gasom u marinи (u slučaju krajnje nužde)	- x x -	- 1
benzinska pumpa u marinи (sa opremom za snabdijevanje butan gasom)	- - - x	x 2
<b>8. Sanitarni čvor<sup>1)</sup></b>		
Prostorije i prostori u kojima su smještene sanitarije moraju biti dovoljno prostrane sa mogućnošću efikasnog provjetravanja u zatvorenim ili natkrivenim objektima, noću osvijetljeni, podovi i zidovi obloženi pločicama ili drugim materijalima koji se lako čiste	x x x x	x -
Udaljenost sanitarija najviše do 200 m od najudaljenijeg veza	x x x x	x -
Na ulazima u sanitarije moraju biti vidno istaknuti simboli kojima se jasno označavaju sanitarije za muškarce i žene	x x x x	x -

<sup>1)</sup> Sanitarni čvor se sastoji od odvojenih toaleta za žene i muškarce. Toalet mora imati najmanje jednu WC kabinu i preprostor sa umivaonikom i priborom za pranje i sušenje ruku.

a) Toaleti		
WC kabine moraju imati dobro provjetravanje, ne smiju širiti neugodne mirise	x x x x	x-
Sve WC kabine moraju biti na ispiranje tekućom vodom	x x x x	x-
Pisoari moraju biti opremljeni za ispiranje tekućom vodom, a ukoliko nijesu instalirani školjke moraju imati efikasan odvod	x x x x	x-
Jedan sanitarni čvor na broj vezova	50 50 40 35 30	2
	poena na svakih 10 vezova manje od utvrđenog broja	
Jedan sanitarni čvor za hendikepirane osobe	- - - -	-2
Najviše 25% WC prostorija za muškarce može se zamijeniti		

dvostrukim brojem pisoara	x x x x x-
Pisoari smješteni u istom prostoru gdje i WC prostorija za muškarce ili u odvojenom prostoru i zaklonjeni od pogleda izvan tog prostora	x x x x x-
WC kabine dovoljno prostrane i ugodne s vratima koja se zaključavaju sa unutrašnje strane	x x x x x-
WC kabina opremljena vješalicom za vješanje odjeće ili peškira i četkom za čišćenje WC-a	x x x - --
Uz vješalicu za vješanje odjeće, još i polica za odlaganje toaletnih torbica ili manjih stvari	- - - x xl
WC prostorije moraju stalno imati toaletni papir	x x x x x-
Umivaonik za pranje ruku u WC kabini	- - - - -1
U prostorijama WC-a (sanitarnim grupama), moraju biti umivaonici s tekućom vodom, ogledalima, policama za toaletni pribor, vješalicama za vješanje odjeće, peškira, tekući sapun, papirnati ili platneni brisači, odnosno aparati za sušenje ruku, četke za čišćenje, posuda za otpatke i utičnica za električne aparate za brijanje	x x x x x-
Slavine sa hladnom vodom	x x - - --
Slavine sa hladnom vodom i dovoljnom količinom tople vode	- - x x xl
mjesta za umivanje najmanje 1 m široka i odvojena pregradom (obavezni element za sve objekte izgrađene ili rekonstruisane poslije prihvatanja ovog pravilnika)	- - x x xl
Najmanje 1 šuko-utičnica za električne aparate na svakih:	
- 5 umivaonika	x x x - --
- 3 umivaonika	- - x x -1
- 1 umivaonik	- - - - x2
b) Tuševi	
Najmanje po jedna tuš kabina za žene na broju vezova	- 25 20 18 15 2
	poena na svakih 5 vezova manje od utvrđenog broja
Sve tuš kabine sa hladnom i topлом vodom	x x x x x-
Svaka tuš kabina ima vrata koja se iznutra mogu zaključati	- - x x xl
Vrata tuš kabine s mogućnošću zaključavanja sa unutrašnje strane i otključavanja sa spoljne strane u slučaju potrebe	- - - - -1
Tuš kabina s vješalicom za vješanje odjeće i peškira, držačem za sapun i šampon, policom za toaletni pribor	- - x x --
Tuš kabina sa nepromočivom zavjesom, pretprostorom s vješalicom za vješanje odjeće i peškira i policom za toaletni pribor	- - - - - xl
Tuš kabina sa pretprostorom za presvlačenje opremljena klupicom za sjedenje, ogledalom, policom za odlaganje toaletnog pribora, vješalicama za vješanje odjeće i peškira i rešetkom na podu (obavezna za sve objekte izgrađene ili rekonstruisane poslije prihvatanja ovog pravilnika)	- - x x x2
<b>9. Servisi i oprema</b>	
Radionice i servisi za manje popravke plovnih objekata i motora	- x x - --
Servisne radionice (usluge) za sve vrste radova na plovnim objektima, motorima i opremi (mehaničarski, električarski, plastičarski, stolarski, tapetarski, ponilački i drugi, kao što su popravke palubne opreme rashladnih uređaja, punjenje plinskih boca i slično)	- - - x x2

2					
Specijalizovane radionice za određene vrste motora	-	-	-	-	-1
Ovlašćeni servisi pojedinih vrsta motora	-	-	-	-	-2
Oprema za podizanje nosivosti (T)	-	10	10	20	30
Oprema za podizanje i premještanje iznad 30 (T)	-	-	-	-	-2
Dizalice za jarbol	-	-	-	-	-1
Radni (višenamjenski) čamac	x	x	x	x	x1
Oprema i sredstva za brzo sprečavanje širenja zagađivanja akvatorija, odnosno njegovo izolovanje od spoljašnjih zagađenja (odgovarajuća hemijska sredstva i plutajuće barijere dovoljne dužine za zatvaranje ulaza, izolaciju pojedinih bazena, ili izvora zagađenja)	-	h	h	h	x2
Oprema za pražnjenje "crnih tankova" plovnih objekata	-	-	-	-	-5
Mogućnost korišćenja VHF radio-stanice	x	x	-	-	--
VHF radio-stanice	-	-	x	x	x2
<b>10. Ostali objekti i oprema</b>					
Perionice rublja za samostalno korišćenje sa mašinama za pranje, sušenje rublja i priborom za peglanje	-	-	x	x	x1
Prostor s najmanje jednom sudoperom sa hladnom vodom na svakih 100 vezova	-	-	x	-	-1
Prostor s najmanje jednom sudoperom sa hladnom i topлом vodom na svakih 100 vezova	-	-	-	x	x2
betonirani prostor za pranje automobila sa tekućom vodom slavinom, s priključnim crijevom dužine najmanje 9 m i kanalom za oticanje vode	-	-	-	-	-1
Pribor za pružanje prve pomoći	x	x	x	-	--
Oprema i pribor za pružanje prve pomoći	-	-	-	x	-1
Ambulantna služba sa opremom i priborom za pružanje prve pomoći ili profesionalna služba na udaljenosti do 3 km	-	-	-	-	x2
<b>11. Usluge smještaja</b>					
Usluge smještaja u čvrstim objektima na udaljenosti do 1 km	-	-	-	-	x1
Usluge smještaja u čvrstim objektima na prostoru marine sa brojem soba ili apartmana ne većim od 20% broja vezova					
Objekti u kojima se daju usluge moraju ispunjavati uslove propisane za dotičnu vrstu i kategoriju objekta	-	-	-	-	-2
<b>12. Vodosnabdijevanje</b>					
Stalno osigurana dovoljna količina tople vode	x	x	x	x	x-
<b>13. Elektrosnabdijevanje</b>					
Funkcionisanje u ambijentu prilagođeno osvjetljenje kopnenog dijela marina, posebno drumskih saobraćajnica i pješčanih staza i puteva	x	x	x	x	x-
Funkcionisanje osvjetljenja gatova i priključnih mjesta za vodu, struju, telefon, i tv antene	-	-	x	x	x1
sanitarni čvorovi noću osvijetljeni	x	x	x	x	x-
<b>14. Higijena-red i čistoća</b>					
Posude ili uređaji za pražnjenje hemijskih WC-a:					
- jedna na 300 vezova	-	-	x	-	-1
- jedna na 200 vezova	-	-	-	x	x1
Posude za otpatke sa poklopcom dovoljno čvrste, racionalno raspoređene i diskretno postavljene na prostoru marine.					

Pražnjenje i čišćenje prema potrebi, ali najmanje jedanput dnevno	x x x x	x-
Sve putne, parkirališne, servisno-manipulacijske i površine za održavanje plovila moraju imati zatvoren sistem odvoda i atmosferskih voda (obavezan element za sve objekte izgrađene ili rekonstruisane poslije stupanja na snagu ovog pravilnika)	- - x x	x2
<b>15. Sadržaji za goste - razonoda, sport i ostalo</b>		
Iznajmljivanje plovnih objekata (čarter)	- - - -	-3
Organizovana prodaja i posredovanje kod prodaje plovnih objekata i opreme	- - - -	-1
Turistička agencija	- - - -	-1
Rent-a car	- - - -	x1
Frizerski salon	- - - -	-1
Butici i trgovine	- - - -	-1
Jahrt klub	- - - -	-2
Tereni i oprema za tri do četiri igre ili sporta na raspolaganju gostima	- - - -	-1
Otvoreni bazen	- - - -	-10
Zatvoreni bazen	- - - -	-15
<b>16. Prostорије и садрžаји за осoblje</b>		
Garderobe odvojene za muškarce i žene opremljene individualnim ormarićima, klupama i stolicama	- - x x	x-
Tuš kupatila odvojena za muškarce i žene. Kupatila moraju imati toplu i hladnu vodu, WC na ispiranje vodom, umivaonike sa ogledalom i posudu za otpatke	- - x x	x2
Trpezarija za osoblje ako je zaposleno više od 10 osoba	- - x x	x2
<b>II USLUGE</b>		
<b>1. Čuvarska služba, recepcionsko-informacijske i PTT usluge</b>		
Osigurana stalna kontrola ulaza kopnom	- - x x	x1
Prihvati i organizovani prevoz i asistencija kod isplovljavanja plovila u trajanju:		
- od 12 sati u 24 sata	x x x -	--
- od 16 sati u 24 sata	- - - x	x2
Osigurana stalna služba čuvanja i nadzora plovila na vodi i kopnu	- x x x	x2
Recepacija - prijem i odlazak gostiju, služba informacija i obavještenja, mjenjačnica, telefonske, teleks i telefaks usluge radi:		
- 12 sati u 24 sata, vidno istaknuto obavještenje o radnom vremenu	- x x -	-1
- 16 sati u 24 sata, vidno istaknuto obavještenje o radnom vremenu	- - - x	x2
Menjačnica radi tokom 24 sata	- - - -	-2
Usluge telefonom moguće tokom 24 sata	- - - -	-3
Meteorološki izvještaji i druga obavještenja	- x x x	x1
Prihvatanje kreditnih kartica od najmanje dvije vodeće firme	- - - -	x2
<b>2. Održavanje sanitarnih i ostalih prostora, uređaja i okoline</b>		
Redovno čišćenje sanitarnih prostora i uređaja	x x x x	x-
Najmanje jedna osoba stalno zadužena za sanitarije	- - x x	x1

najmanje po jedna osoba zadužena za sanitarije za muškarce, odnosno za žene	- - - - -	-2
--	-----------	----

Redovno čišćenje i primjerno održavanje svih javnih prostora i površina	x x x x	x-
--	---------	----

Redovno sakupljanje i odvođenje otpadaka i drugog smeća na za to određeno mjesto izvan marina	x x x x	x-
--	---------	----

Osigurano održavanje instalacija i uređaja za njihovo normalno funkcionisanje	x x x x	x-
--	---------	----

Osigurana služba hitnih popravki instalacija i opreme	- - x x	x1
---	---------	----

### 3. Zaštita gostiju

U marinama sa više od 100 vezova najmanje jedna osoba koja radi u marinu, osposobljena za ukazivanje prve pomoći	- - x -	-1
---	---------	----

Medicinska sestra u službi u marinu, ili osiguran njen hitni dolazak tokom 12 sati u 24 sata	- - - x	-2
---	---------	----

Ljekarska pomoć osigurana u marinu ili u zdravstvenoj stanici udaljenoj do 2 km	- - - h	3
--	---------	---

### 4. Servisne i ugostiteljske usluge i usluge trgovine

U prodavnicama ili uslužnim radnjama izvan marine osigurana mogućnost kupovine tokom 8 sati u toku 24 sata sa vidno istaknutim obaveštenjem o radnom vremenu	h h h h	-
--	---------	---

Mogućnost kupovanja u objektima marine tokom 12 sati u toku 24 sata sa vidno istaknutim obaveštenjem o radnom vremenu	- - h h h	1
---	-----------	---

Ugostiteljske usluge ishrane i pića u, ili izvan marine tokom		
---	--	--

- 12 sati u toku 24 sata	h h h - -	
--------------------------	-----------	--

- 16 sati u toku 24 sata	- - - h h	2
--------------------------	-----------	---

Rad tehničko-servisne službe za manipulaciju, održavanje, servisiranje polovnih objekata, motora i opreme		
--	--	--

- 12 sati tokom 24 sata	- - h h h	1
-------------------------	-----------	---

Služba za hitne intervencije na plovnim objektima 16 sati u toku 24 sata	-----	2
---	-------	---

Ostali servisi ili usluge ukoliko se nude:		
--	--	--

- 12 sati u toku 24 sata	- - h h h	2
--------------------------	-----------	---

### 5. Znanje stranih jezika i izgled osoblja

Rukovodilac marine i osoblje u službi prijema i odlaska gostiju sporazumijevaju se na jednom stranom jeziku	h - - -	-
--	---------	---

Rukovodilac marine sa govornim znanjem jednog stranog jezika, a osoblje u službi prihvata i odlaska plovila i gostiju sa poznavanjem (mogućnost sporazumijevanja) na jednom stranom jeziku	- h - - -	1
---	-----------	---

Rukovodilac marine sa dobrim znanjem jednog stranog jezika, osoblje na recepciji ili u komercijali sa govornim znanjem dva strana jezika	- - h - -	2
--	-----------	---

Rukovodilac marine sa dobrim znanjem jednog stranog jezika, osoblje na recepciji i u komercijali sa dobrim znanjem dva strana jezika	- - - h -	3
--	-----------	---

Rukovodilac marine sa dobrim znanjem dva strana jezika a recepčijska i komercijalna služba sa dobrim znanjem dva strana jezika	- - - - h	4
--	-----------	---

Tehnički rukovodilac, sa dobrim znanjem jednog stranog jezika	- - h h h	1
--	-----------	---

Rukovodilac servisa održavanja plovila, motora i opreme sa	- - h h h	1
--	-----------	---

govornim (stručnim) znanjem jednog stranog jezika U prodavnicama, uslužnim i servisnim objektima (osim ugostiteljskih) poznavanje jednog stranog jezika	- - h - -	1
U prodavnicama i drugim servisnim i uslužnim prostorima (osim ugostiteljskih) govorno znanje jednog stranog jezika	- - - h h	2
Govorno znanje dva strana jezika zaposlenog osoblja	-----	3
Svo osoblje čisto, uredno i korektno obućeno, tako da se lako prepoznaje i razlikuje od osoba koje nijesu zaposlene u marinii	- - h - -	1
Sve zaposlene osobe osim rukovodioca marine za vrijeme dok su na poslu obučene u radnu odjeću (radne uniforme)	- - - h -	2
Radna odjeća prilagođena pojedinim vrstama poslova	- - - - h	3
<b>6. Sadržaji za goste</b>		
Jah-klub aktivnosti sportske i zabavne	-----	1
Iznajmljivanje plovnih objekata (čarter)	-----	2
Usluge posredovanja i prodaje	-----	1
Rent-a car	- - - - h	1
Usluge iznajmljivanja:		
Sportskih terena i rekvizita	-----	1
Usluge za zatvoreni bazen	-----	1
Usluge za zatvoreni bazen	-----	1
<b>III OBAVEZE PO OSNOVU IZBORNIH ELEMENATA</b>		
Minimalni broj bodova iz grupe izbornih elemenata	- 5 10 15 25	-

<b>PRILOG 2.</b>
<b>ELEMENTI I KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU JAHTI I PLOVNIH OBJEKATA ZA TURISTIČKA KRSTARENJA</b>

Naziv elementa	Obavezni elementi (kategorije izražene brojem zvjezdica - znak "h" = da; znak "—" = ne *    **    *** )	Bodovi za izborne elemente
<b>JAHTE:</b>		
Ležajevi (fiksirani ili sklapajući) sa zatvorenim pregradama za odlaganje posteljine	h h h	
U svim zasebnim prostorijama jahte instalirano osvjetljenje	h h h	
Zatvoren prostorija sa hemijskim WC-om	h h h	
Hemski WC sa umivaonikom i tušem (sa hladnom i topлом vodom)	- h h	
Tank za vodu mora imati kapacitet dovoljan za normalno snabdijevanje predviđenog maksimalnog broja korisnika u toku predviđenog najdužeg trajanja ploidbe	h h h	
Opremljen prostor za ručavanje sa kapacitetom koji odgovara broju ležajeva	h h h	
Uređaj za kuvarje	h h h	
Plakar za odjeću sa vješalicom	h h h	
Postavljene utičnice za električne aparate u toaletu,		

kuhinjskom i smještajnom dijelu	- h h	
Ormarić za kuhinjski pribor i posuđe	- h h	
Rashladni uređaj za čuvanje hrane i pića	h h h	
Sudopera sa hladnom i topлом vodom	- h h	
Skupljač pare (u kuhinjskom dijelu)	- h h	
Kuhinjska oprema prostorno i funkcionalno odvojena od prostora za spavanje	- h h	
Garnitura za sjedenje i sunčanje na otvorenom dijelu jahte VHF	- h h	
Prostor za spavanje sa većim brojem ležajeva organizovan u kabinama kao osnovnim smještajnim jedinicama	- h h	
klima uređaji u svim prostorijama	- - h	
TV prijemnik	- - h	
muzički stereo prijemnik	- - h	
<b>PLOVNI OBJEKTI ZA TURISTIČKA KRETANJA:</b>		
Obezbjedena posada u zavisnosti od namjene i karakteristika plovog objekta, prema propisima o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi	h h h	
Ugostiteljski radnik u sastavu posade	h h -	
Dva ugostiteljska radnika u sastavu posade (brodski kuvar i konobar)	- - h	
Smještajni dio posade mora biti odvojen od smještajnog dijela za goste	h h h	
Smještaj za goste obezbijeden u zatvorenim dvokrevetnim brodskim kabinama sa pomoćnim ležajevima	h h h	
Brodske kabine opremljene sa plakarom za odjeću i vješalicama	h h h	
U svim prostorijama plovog objekta instalirano osvjetljenje	h h h	
Tank za vodu mora imati kapacitet dovoljan za normalno snabdijevanje predviđenog maksimalnog broja korisnika u toku predviđenog najdužeg trajanja plovidbe	h h h	
zajednički sanitarni čvor za goste sa tuš-kabinama (sa hladnom i topлом vodom)	h h -	
Sve brodske kabine za goste opremljene toaletom i tušem (sa hladnom i topлом vodom)	- - h	
Odvojen i adekvatno opremljen prostor za pružanje restoranskih usluga (sala za ručavanje)	h h h	
Kuhinjski blok sa magacinskim prostorom za prehrabene proizvode (termički rashladni uređaji, sudopera sa hladnom i topлом vodom, umivaonik za pranje ruku, radne površine za pripremu hrane, higijenska kanta za otpatke, skupljač pare)	h h h	
Utičnice za električne aparate u toaletima, brodskim kabinama i restoranskom dijelu	h h h	
Garniture za sjedenje i sunčanje na otvorenom dijelu plovog objekta:	h h h	
- za 50% gostiju	- h -	
- za 70% gostiju	- - h	
Zajednički telefon za goste	h h -	

Instaliran telefon u svim brodskim kabinama	- - h	
Klima uređaji u svim prostorijama za goste	- - h	
Odbojen i opremljen prostor za pružanje usluga pićem (aperitiv bar)	- - h	
TV prijemnik u svim brodskim kabinama za goste	- - h	
najmanje jedna brodska kabina za goste sa garniturom za sjedenje - dodatnim ležajem	- - h	

**Sledeći deo**